

FOROMO 3
KARABO YA KOPO LE YA TLHWATLHWA E E
DUELWANG
 [Molawana 8]

Ela
 tlhoko:

1. Fa kopo ya gago e dumelwa —
 - (a) Tšhelete ya dipositi, (fa go tlhokega), e duelwa pele kopo ya gago e diragatswa; gape
 - (b) Rekoto e e kopilweng/ karolo ya rekoto e e kopilweng e tla gololwa fela fa bopaki jwa tuelo e e feletseng bo amogelwa.
2. Tsweetswee dirisa nomoro ya tshupetso e e fa tlase fa mo dipuisanong tsothle tsa isago.

Nomoro ya tshupetso: _____

GO: _____

Kopo e o e dirileng ka letlha _____, e kaya.

1. O kopile:

Go sekaseka tshedimisetso kwa atereseng e e kwadisitsweng ya setheo sa puso/poraefete (go akaretsa go reetsa mafoko a a rekotilweng, tshedimisetso e e rekotilweng e e tlhagisiwang ka modumo, kgotsa tshedimisetso e e tsholwang mo khomphiyutheng kana e e buisegang ka metšhini) ke mahala. O tlhoka go tsenya kopo ya go kopana le setheo gore o tle go sekaseka tshedimisetso mme o tle le Foromo e. Fa o tlhoka foromo nngwe gape ya gore tshedimisetso e tlhagisiwe ka dikhophi, o tla tshwanelwa ke go duela tšhelete e e tlhalositsweng mo go Mametlelelo B.	
---	--

KA
 NA

2. O kopile:

Dikhophi tsa tshedimisetso tse di gatisitsweng (go akaretsa dikhophi tsa ditshwantsho dife kana dife, go kwalolola, gape le tshedimisetso e e buisegang mo khomphiyutheng kgotsa mo motšhining)	
Go kwalolola ditshwantsho o di kwalela gologongwe kgotsa o di gatisa (go akaretsa dinepe, diselaete, direkoto tsa video, ditshwantsho tse di tlhagisiwang ka khomphiyutha, go thala seketšhe, j.j)	
Go kwalolola rekoto ya mmimo/modumo (ka go kwala kgotsa go gatisa)	
Khophio ya tshedimisetso ka flash drive (go akaretsa ditshwantsho le modumo/mmimo)	
Khophi ya tshedimisetso ka compact disc drive (go akaretsa ditshwantsho le modumo/mmimo)	
Khophi ya rekoto e e bolokilweng mo cloud storage server	

3. Gore di romelwe:

Ka ditirelo tsa poso go aterese ya poso	
Ka ditirelo tsa poso go aterese ya mmila	
Ka morongwa wa poso go aterese ya mmila	
E le khophi ya tshedimisetso e e kwadilweng kgotsa e e gatisitsweng (go akaretsa le tse di kwalolotsweng)	
E le e-mail ya tshedimisetso (go akaretsa mmimo/modumo o o gatisitsweng, fa go kgonagala)	
Ka phetisetso ya difaele kgotsa Cloud	
Puo ya boikgethelo: (Ela tlhoko gore fa rekoto e se teng mo puong e o e kgethileng, o tla neelwa rekoto e e mo puong e e leng teng).	

Ka boikokobetso, ela tlhoko gore

kopo e: Dumeletswe

Gannwe, ka mabaka a a latelang:

--

4. Tlhwatlhwa e e duelwang mabapi le kopo ya gago:

Ntlha	Tlhwatlhwa ya tsebe nngwe le nngwe ya A4 kgotsa karolo ya teng	Palo ya ditsebe/direkoto	Gotlhe
Khophi ya tokomane			
Kgatiso ya tokomane			
Khophi e e buisegang mo khomphiyutheng: (i) <i>Flash drive</i> • Mokopi a tle ka yona (ii) <i>Compact disc</i> • Fa mokopi a tla ka yona • Fa mokopi a tlamelwa ka yona	R40.00 R40.00 R60.00		
Go kwalolola ditshwantsho o di fetisetsa go tsebe nngwe le nngwe ya A4	Ditirelo di tla senkwa/rekiwa. Go tla laolwa ke tlhwatlhwa e e lekanyeditsweng ke baneeladitirelo.		
Khophi ya ditshwantsho			
Go kwalolola rekoto ya modumo/mmimo (audio record) o fetisetsa go tsebe nngwe le nngwe ya A4	R24.00		
Khophi ya rekoto ya modumo/mmimo (i) <i>Flash drive</i> • Mokopi a tle ka yona (ii) <i>Compact disc</i> • Fa mokopi a tla ka yona • Fa mokopi a tlamelwa ka yona	R40.00 R40.00 R60.00		
Phetisetso ka poso, e-mail kgotsa tsela nngwe ya khomphiyutha le metšhini:	Tlhwatlhwa yotlhe e e dirisitsweng		
GOTLHE:			

5. Dipositi e e duelwang (fa rekoto e batliwa nako e e fetang diura di le thataro):

Ee

Nyaa

Diura tsa go batla rekoto		Tšhelete ya dipositi (e tlhakanngwa go ya ka nngwetharo ya tlhwatlhwa ya kopo nngwe le nngwe)	
---------------------------	--	--	--

Tšhelete e duelelwe mo akhaontong ya banka e e latelang:

Leina la Banka: _____

Leina la mong'a akhaonto: _____

Mofuta wa akhaonto: _____

Nomoro ya akhaonto: _____

Khoutu ya lekala: _____

Nomoro ya tshupetso: _____

Romela bopaki jwa tuelo go: _____

Saenilwe kwa _____ ka letsatsi _____ la _____ 20 _____

Motlhankedi wa tshedimosetso